

t94\_group\_2  
(TMU9WkpgZEhMitcAHec69jAiRkjGJmBq87f)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k11\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k8\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X2))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_group\_2 X1 X0) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0 X1) \wedge ((v2\_group\_1 X1) \wedge (l3\_algstr\_0 X1)))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l3\_algstr\_0 X0) \Rightarrow (l1\_struct\_0 X0) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \wedge (m1\_group\_2 X1 X0)) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k8\_group\_2 X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_group\_2 X1 X0) \Rightarrow (k8\_group\_2 X0 X1 = u1\_struct\_0 X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_struct\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (r1\_struct\_0 X0 X1) \Leftrightarrow (X1 \in u1\_struct\_0 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\
& (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (k2\_group\_2 \\
& X0 X1 X2 = ReplSep2 (toset (\lambda X3 : \iota.m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) (\lambda X3 : \iota.toset (\lambda X4 : \iota.m1\_subset\_1 X4 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) (\lambda X3 : \iota.\lambda X4 : \iota.(X3 \in X1) \wedge (X4 \in X2)) (\lambda X3 : \iota. \\
& \lambda X4 : \iota.k6\_algstr\_0 X0 X3 X4))))))
\end{aligned} \tag{7}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\
& X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_group\_2 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. \\
& (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (k11\_group\_2 \\
& X0 X1 X2 = k2\_group\_2 X0 X2 (k8\_group\_2 X0 X1))))
\end{aligned} \tag{8}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall X0.\forall X1.((\neg v2\_struct\_0 X1) \wedge ((v2\_group\_1 X1) \wedge ( \\
& (v3\_group\_1 X1) \wedge (l3\_algstr\_0 X1)))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 \\
& X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X1))) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_group\_2 X3 \\
& X1) \Rightarrow ((X0 \in k11\_group\_2 X1 X3 X2) \Leftrightarrow (\exists X4.(m1\_subset\_1 X4 (u1\_struct\_0 \\
& X1)) \wedge (\exists X5.(m1\_subset\_1 X5 (u1\_struct\_0 X1)) \wedge ((X0 = k6\_algstr\_0 \\
& X1 X4 X5) \wedge ((X4 \in X2) \wedge (r1\_struct\_0 X3 X5)))))))
\end{aligned}$$